


Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)

Date	Weather Condition	Time		Conc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-26	Cloudy	7:00	10:00	37	39	35	280.4	500
07-Mar-26	Fine	13:04	16:04	36	36	44	280.4	500
13-Mar-26	Fine	7:02	10:02	49	43	46	280.4	500
19-Mar-26	Fine	13:05	16:05	45	40	47	280.4	500
25-Mar-26	Fine	7:01	10:01	54	47	54	280.4	500
31-Mar-26	Cloudy	13:03	16:03	36	35	31	280.4	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)

Date	Weather Condition	Time		Conc. (µg/m3)			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-26	Cloudy	7:08	10:08	35	34	37	278.5	500
07-Mar-26	Fine	13:12	16:12	44	41	44	278.5	500
13-Mar-26	Fine	7:10	10:10	47	50	42	278.5	500
19-Mar-26	Fine	13:13	16:13	40	43	41	278.5	500
25-Mar-26	Fine	7:09	10:09	49	52	53	278.5	500
31-Mar-26	Cloudy	13:11	16:11	33	38	32	278.5	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)

Date	Weather Condition	Time		Conc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-26	Cloudy	7:23	10:23	40	35	40	275.4	500
07-Mar-26	Fine	13:29	16:29	43	41	35	275.4	500
13-Mar-26	Fine	7:25	10:25	51	51	49	275.4	500
19-Mar-26	Fine	13:30	16:30	40	43	43	275.4	500
25-Mar-26	Fine	7:24	10:24	48	54	52	275.4	500
31-Mar-26	Cloudy	13:28	16:28	37	31	38	275.4	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m ³ /min)			Conc. (µg/m ³)	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-26	10:00AM	03-Mar-26	10:00AM	2.8058	2.8593	9647.8	9671.8	24	1.12	1.12	1.12	33.3	Rainy	152.4	260
07-Mar-26	10:00AM	08-Mar-26	10:00AM	2.8066	2.8627	9671.8	9695.8	24	1.12	1.12	1.12	34.8	Sunny	152.4	260
13-Mar-26	10:00AM	14-Mar-26	10:00AM	2.8058	2.8769	9695.8	9719.8	24	1.12	1.12	1.12	44.2	Sunny	152.4	260
19-Mar-26	10:00AM	20-Mar-26	10:00AM	2.8075	2.8714	9719.8	9743.8	24	1.12	1.12	1.12	39.7	Sunny	152.4	260
25-Mar-26	10:00AM	26-Mar-26	10:00AM	2.8035	2.8833	9743.8	9767.8	24	1.12	1.12	1.12	49.6	Sunny	152.4	260
31-Mar-26	10:00AM	01-Apr-26	10:00AM	2.8052	2.8555	9767.8	9791.8	24	1.12	1.12	1.12	31.3	Cloudy	152.4	260


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m ³ /min)			Conc. (µg/m3)	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-26	10:00AM	03-Mar-26	10:00AM	2.8038	2.8541	10067.4	10091.4	24	1.12	1.12	1.12	31.3	Rainy	152.6	260
07-Mar-26	10:00AM	08-Mar-26	10:00AM	2.8050	2.8649	10091.4	10115.4	24	1.12	1.12	1.12	37.2	Sunny	152.6	260
13-Mar-26	10:00AM	14-Mar-26	10:00AM	2.8042	2.8753	10115.4	10139.4	24	1.12	1.12	1.12	44.2	Sunny	152.6	260
19-Mar-26	10:00AM	20-Mar-26	10:00AM	2.8053	2.8695	10139.4	10163.4	24	1.12	1.12	1.12	39.9	Sunny	152.6	260
25-Mar-26	10:00AM	26-Mar-26	10:00AM	2.8043	2.8823	10163.4	10187.4	24	1.12	1.12	1.12	48.5	Sunny	152.6	260
31-Mar-26	10:00AM	01-Apr-26	10:00AM	2.8089	2.8584	10187.4	10211.4	24	1.12	1.12	1.12	30.7	Cloudy	152.6	260


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m ³ /min)			Conc. (µg/m3)	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-26	10:00AM	03-Mar-26	10:00AM	2.8034	2.8577	10205.6	10229.6	24	1.12	1.12	1.12	33.8	Rainy	141.1	260
07-Mar-26	10:00AM	08-Mar-26	10:00AM	2.8073	2.8655	10229.6	10253.6	24	1.12	1.12	1.12	36.2	Sunny	141.1	260
13-Mar-26	10:00AM	14-Mar-26	10:00AM	2.8059	2.8784	10253.6	10277.6	24	1.12	1.12	1.12	45.0	Sunny	141.1	260
19-Mar-26	10:00AM	20-Mar-26	10:00AM	2.8073	2.8706	10277.6	10301.6	24	1.12	1.12	1.12	39.3	Sunny	141.1	260
25-Mar-26	10:00AM	26-Mar-26	10:00AM	2.8087	2.8863	10301.6	10325.6	24	1.12	1.12	1.12	48.2	Sunny	141.1	260
31-Mar-26	10:00AM	01-Apr-26	10:00AM	2.8081	2.8608	10325.6	10349.6	24	1.12	1.12	1.12	32.8	Cloudy	141.1	260

Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)




Noise Monitoring Result at Station NM2A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-26	7:00	64.7	61.5	62.8
02-Mar-26	7:05	64.8	60.4	
02-Mar-26	7:10	64.5	61.1	
02-Mar-26	7:15	64.9	61.6	
02-Mar-26	7:20	64.4	60.4	
02-Mar-26	7:25	63.6	61.5	
07-Mar-26	13:04	64.1	61.4	62.9
07-Mar-26	13:09	64.8	60.8	
07-Mar-26	13:14	63.9	61.5	
07-Mar-26	13:19	64.5	61.4	
07-Mar-26	13:24	63.8	61.1	
07-Mar-26	13:29	64.5	61.6	
13-Mar-26	7:02	64.1	60.8	62.8
13-Mar-26	7:07	63.6	61.5	
13-Mar-26	7:12	65.0	61.2	
13-Mar-26	7:17	64.9	61.4	
13-Mar-26	7:22	63.7	61.5	
13-Mar-26	7:27	64.9	60.3	
19-Mar-26	13:05	65.0	60.3	62.6
19-Mar-26	13:10	64.6	60.8	
19-Mar-26	13:15	65.0	61.6	
19-Mar-26	13:20	64.3	60.8	
19-Mar-26	13:25	63.8	60.8	
19-Mar-26	13:30	64.3	60.2	
25-Mar-26	7:01	64.4	60.7	62.5
25-Mar-26	7:06	64.9	61.5	
25-Mar-26	7:11	64.4	60.8	
25-Mar-26	7:16	64.6	60.5	
25-Mar-26	7:21	64.1	60.7	
25-Mar-26	7:26	64.1	60.6	
31-Mar-26	14:02	63.6	60.9	62.9
31-Mar-26	14:07	65.0	60.3	
31-Mar-26	14:12	63.7	60.7	
31-Mar-26	14:17	63.6	61.3	
31-Mar-26	14:22	64.5	61.6	
31-Mar-26	14:27	64.8	61.3	



The station set-up of a façade measurement at station NM2A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM2A




Noise Monitoring Result at Station NM3A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-26	8:30	63.2	55.9	61.2
02-Mar-26	8:35	62.0	57.7	
02-Mar-26	8:40	62.9	56.8	
02-Mar-26	8:45	62.0	56.7	
02-Mar-26	8:50	62.1	57.5	
02-Mar-26	8:55	63.1	57.1	
07-Mar-26	14:25	62.3	56.1	60.6
07-Mar-26	14:30	62.0	56.9	
07-Mar-26	14:35	63.8	56.7	
07-Mar-26	14:40	62.0	57.8	
07-Mar-26	14:45	63.6	56.2	
07-Mar-26	14:50	63.4	56.1	
13-Mar-26	8:32	63.6	56.7	60.6
13-Mar-26	8:37	63.0	55.9	
13-Mar-26	8:42	63.7	55.9	
13-Mar-26	8:47	63.0	56.6	
13-Mar-26	8:52	62.1	57.1	
13-Mar-26	8:57	63.0	57.1	
19-Mar-26	14:21	63.5	55.9	61.2
19-Mar-26	14:26	63.0	56.1	
19-Mar-26	14:31	62.2	56.6	
19-Mar-26	14:36	62.8	56.7	
19-Mar-26	14:41	63.4	56.4	
19-Mar-26	14:46	63.2	56.6	
25-Mar-26	8:31	62.8	57.0	60.6
25-Mar-26	8:36	62.9	56.0	
25-Mar-26	8:41	63.7	56.3	
25-Mar-26	8:46	63.3	57.5	
25-Mar-26	8:51	62.2	57.1	
25-Mar-26	8:56	63.6	56.4	
31-Mar-26	15:18	63.2	56.5	60.4
31-Mar-26	15:23	62.7	56.8	
31-Mar-26	15:28	61.9	57.6	
31-Mar-26	15:33	62.3	57.3	
31-Mar-26	15:38	62.0	57.4	
31-Mar-26	15:43	62.6	56.0	



The station set-up of a façade measurement at station NM3A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM3A




Noise Monitoring Result at Station NM4A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-26	10:35	60.2	56.6	58.1
02-Mar-26	10:40	60.5	57.0	
02-Mar-26	10:45	59.5	56.8	
02-Mar-26	10:50	60.6	56.4	
02-Mar-26	10:55	59.4	56.0	
02-Mar-26	11:00	60.4	57.1	
07-Mar-26	15:00	60.0	56.5	58.4
07-Mar-26	15:05	59.7	56.7	
07-Mar-26	15:10	59.7	55.7	
07-Mar-26	15:15	59.8	57.1	
07-Mar-26	15:20	59.7	57.0	
07-Mar-26	15:25	59.7	57.0	
13-Mar-26	10:37	60.1	56.5	58.4
13-Mar-26	10:42	60.5	56.8	
13-Mar-26	10:47	59.2	56.4	
13-Mar-26	10:52	60.3	56.2	
13-Mar-26	10:57	60.3	56.4	
13-Mar-26	11:02	59.2	56.0	
19-Mar-26	14:56	59.9	57.1	58.3
19-Mar-26	15:01	59.9	56.3	
19-Mar-26	15:06	60.2	56.1	
19-Mar-26	15:11	60.0	55.8	
19-Mar-26	15:16	60.4	56.4	
19-Mar-26	15:21	59.2	55.8	
25-Mar-26	10:36	60.4	56.8	58.4
25-Mar-26	10:41	59.4	56.8	
25-Mar-26	10:46	59.7	55.8	
25-Mar-26	10:51	60.3	56.6	
25-Mar-26	10:56	60.1	55.7	
25-Mar-26	11:01	60.1	56.9	
31-Mar-26	15:53	60.1	56.2	58.2
31-Mar-26	15:58	59.6	56.5	
31-Mar-26	16:03	60.5	56.3	
31-Mar-26	16:08	60.1	56.6	
31-Mar-26	16:13	60.1	57.0	
31-Mar-26	16:18	59.3	56.1	



The station set-up of a façade measurement at station NM4A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM4A



Noise Monitoring Result at Station NM5A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)	Leq (30 min.) +3 dB(A)
02-Mar-26	7:50	62.4	57.8	60.7	63.7
02-Mar-26	7:55	62.3	58.5		
02-Mar-26	8:00	61.8	57.9		
02-Mar-26	8:05	62.2	57.4		
02-Mar-26	8:10	62.1	57.7		
02-Mar-26	8:15	62.7	57.7		
07-Mar-26	13:44	61.6	57.4	60.4	63.4
07-Mar-26	13:49	61.4	58.9		
07-Mar-26	13:54	62.1	57.6		
07-Mar-26	13:59	62.6	57.8		
07-Mar-26	14:04	62.2	58.1		
07-Mar-26	14:09	61.6	58.6		
13-Mar-26	7:52	62.5	58.4	60.6	63.6
13-Mar-26	7:57	61.5	59.2		
13-Mar-26	8:02	62.2	58.0		
13-Mar-26	8:07	62.8	58.0		
13-Mar-26	8:12	62.5	58.1		
13-Mar-26	8:17	62.1	59.1		
19-Mar-26	13:43	62.2	57.9	60.6	63.6
19-Mar-26	13:48	61.6	58.4		
19-Mar-26	13:53	62.5	57.8		
19-Mar-26	13:58	62.3	58.9		
19-Mar-26	14:03	62.7	57.4		
19-Mar-26	14:08	62.0	58.0		
25-Mar-26	7:51	62.5	58.2	60.5	63.5
25-Mar-26	7:56	61.8	58.8		
25-Mar-26	8:01	62.1	57.6		
25-Mar-26	8:06	62.2	58.7		
25-Mar-26	8:11	61.8	59.1		
25-Mar-26	8:16	61.6	58.9		
31-Mar-26	14:40	62.3	57.4	60.7	63.7
31-Mar-26	14:45	61.8	58.6		
31-Mar-26	14:50	62.8	57.8		
31-Mar-26	14:55	62.2	57.5		
31-Mar-26	15:00	62.6	58.5		
31-Mar-26	15:05	61.5	58.3		

Remarks:

+3dB(A) correction was applied to free-field measurement.



The station set-up of a free-field measurement at station NM5A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM5A

